




<b>ПОДАЦИ О СТУДЕНТУ</b>		Е-УПР - ИБ			РЕПУБЛИКА СРПСКА																						
ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ:					ГРАД ПРИЈЕДОР																						
ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ:				ГРАДОНАЧЕЛНИК		ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ																					
ЈМБ:				ГРАДСКА УПРАВА		ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ																					
БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ СТУДЕНТА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА (издата од):				<table border="1"> <tr> <th colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА</th> </tr> <tr> <th colspan="4">ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ</th> </tr> <tr> <td colspan="4">ПРИМЉЕНО:</td> </tr> <tr> <th>ОРГ.ЈЕД.</th> <th>БРОЈ</th> <th>ПРИЛОГ</th> <th>ВРИЈЕДНОСТ</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				ГРАДСКА УПРАВА				ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ				ПРИМЉЕНО:				ОРГ.ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРИЈЕДНОСТ				
ГРАДСКА УПРАВА																											
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ																											
ПРИМЉЕНО:																											
ОРГ.ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРИЈЕДНОСТ																								
АДРЕСА:				Г П О 8.2.1.10 12																							
Е-МАИЛ:																											
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:																											
ПРЕДМЕТ:		Пријава на Јавни конкурс за додјелу стипендија Града Приједор студентима првог циклуса студија на високошколским установама према критеријуму <b>СОЦИЈАЛНИ СТАТУС</b>																									

**ПРАВО НА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ПРЕМА СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ ИМАЈУ:**

1. дијете погинулог борца,
2. дијете ратног војног инвалида од I (прве) до V (пете) категорије,
3. дијете без оба родитеља,
4. дијете самораних родитеља,
5. ако су један или оба родитеља незапослена са утврђеним социјалним статусом,
6. ако је студент особа са инвалидитетом и/или да је корисник права на туђу његу и помоћ,
7. чланови породица са четворо и више дјеце и
8. дијете родитеља са статусом цивилна жртва рата или да је сам цивилна жртва рата.

**(ЗАОКРУЖИТИ КАТЕГОРИЈУ ПО КОЈОЈ КОНКУРИШЕ)**

Поред горе наведених услова, потребно је и да испуњавају опште услове предвиђене чланом 6. Правилника о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама („Службени гласник Града Приједор“, број: 18/21 и 19/21).

**(ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ПРЕМА СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ, ОСТВАРУЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ КОЈИ ИМА СТАТУС У НАЈМАЊЕ ЈЕДНОЈ ОД НАВЕДЕНИХ КАТЕГОРИЈА).**

**СТУДЕНТ:** Уписан сам као редован студент на \_\_\_\_\_ годину студија,

\_\_\_\_\_ (назив и сједиште факултета),

\_\_\_\_\_ (смјер и студијски програм).

❖ Да ли остварујете право на стипендију од стране другог даваоца ? (означите)  ДА  НЕ

❖ Да ли сте до сада примали стипендију Града Приједор ? (означите)  ДА  НЕ

Потпис подносиоца:



Приједор, \_\_\_\_\_ године

\_\_\_\_\_

Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова предвиђених Правилником о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама (Службени гласник Града Приједор, број: 18/21 и 19/21).




#### **I - ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ОПШТИХ УСЛОВА:**

1. увјерење да је кандидат држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине;
2. увјерење да кандидат има пребивалиште на подручју града Приједора,
3. увјерење/потврда да је кандидат редован студент првог циклуса, да први пут уписује годину студија, да није обновио ни једну годину студирања на уписаној високошколској установи,
4. да није старији од 26 година,
5. увјерење/потврду да студент у току студирања на високошколској установи није дисциплински одговарао за повреде етичког кодекса установе,
6. изјава да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања.

#### **II - ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ПОСЕБНИХ УСЛОВА**

1. рјешење надлежног органа о породичној - личној инвалиднини, којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете палог бораца или РВИ од I (прве) до V (пете) категорије, дијете цивилне жртве рата, или да је цивилна жртва рата,
2. увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете без оба родитеља,
3. увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете самохраног родитеља,
4. увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете из породице са утврђеним социјалним статусом,
5. рјешење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете из породице са четворо и више дјеце или родни лист за свако дијете,
6. увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс особа са инвалидитетом и/или корисник права на туђу његу и помоћ,
7. извод из евиденције за незапослене чланове домаћинства, издат од стране Завода за запошљавање или увјерење Пореске управе о оствареним опорезивим приходима и
8. кућна листу о броју чланова домаћинства и
9. копија картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (студента).

**ДОКУМЕНТИ КОЈЕ КАНДИДАТ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛИ ИЛИ ОВЈЕРЕНЕ КОПИЈЕ**

<b>PODACI O STUDENTU</b>		E-UPR - IB			REPUBLIKA SRPSKA GRAD PRIJEDOR GRADONAČELNIK GRADSKA UPRAVA ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI PRIJEMNI ŠTAMBILJ		 																				
PREZIME (IME RODITELJA) I IME:					<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="4"><b>GRADSKA UPRAVA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PRIMLJENO:</td> </tr> <tr> <td>ORG.JED.</td> <td>BROJ</td> <td>PRILOG</td> <td>VRIJEDNOST</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				<b>GRADSKA UPRAVA</b>				<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>				PRIMLJENO:				ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST			
<b>GRADSKA UPRAVA</b>																											
<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>																											
PRIMLJENO:																											
ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST																								
JMB:				<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="4"><b>GRADSKA UPRAVA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PRIMLJENO:</td> </tr> <tr> <td>ORG.JED.</td> <td>BROJ</td> <td>PRILOG</td> <td>VRIJEDNOST</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				<b>GRADSKA UPRAVA</b>				<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>				PRIMLJENO:				ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST				
<b>GRADSKA UPRAVA</b>																											
<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>																											
PRIMLJENO:																											
ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST																								
BROJ LIČNE KARTE STUDENTA ILI OVLAŠĆENOG LICA (izdata od):				<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="4"><b>GRADSKA UPRAVA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PRIMLJENO:</td> </tr> <tr> <td>ORG.JED.</td> <td>BROJ</td> <td>PRILOG</td> <td>VRIJEDNOST</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				<b>GRADSKA UPRAVA</b>				<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>				PRIMLJENO:				ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST				
<b>GRADSKA UPRAVA</b>																											
<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>																											
PRIMLJENO:																											
ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST																								
ADRESA:				GP O 8.2.1.10 12																							
E-MAIL:																											
KONTAKT TELEFON:				GP O 8.2.1.10 12																							
PREDMET:		<b>Prijava na Javni konkurs za dodjelu stipendija Grada Prijedor studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama prema kriterijumu SOCIJALNI STATUS</b>																									

**PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE PREMA SOCIJALNOM STATUSU IMAJU:**

1. dijete poginulog borca,
2. dijete ratnog vojnog invalida od I (prve) do V (pete) kategorije,
3. dijete bez oba roditelja,
4. dijete samohranih roditelja,
5. ako su jedan ili oba roditelja nezaposlena sa utvrđenim socijalnim statusom,
6. ako je student osoba sa invaliditetom i/ili da je korisnik prava na tuđu njegu i pomoć,
7. članovi porodica sa četvoro i više djece i
8. dijete roditelja sa statusom civilna žrtva rata ili da je sam civilna žrtva rata

**(ZAKRUŽITI KATEGORIJU PO KOJOJ KONKURIŠE)**

Pored gore navedenih uslova, potrebno je i da ispunjavaju opšte uslove predviđene članom 6. Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 18/21 i 19/21).

**(PRAVO NA STIPENDIJU PREMA SOCIJALNOM STATUSU, OSTVARUJE PODNOSILAC PRIJAVE KOJI IMA STATUS U NAJMANJE JEDNOJ OD NAVEDENIH KATEGORIJA).**

**STUDENT:** Upisan sam kao redovan student na \_\_\_\_\_ godinu studija,

\_\_\_\_\_ (naziv i sjedište fakulteta),

\_\_\_\_\_ (smjer i studijski program).

❖ Da li ostvarujete pravo na stipendiju od strane drugog davaoca ? (označite)

 DA

 NE

❖ Da li ste do sada primali stipendiju Grada Prijedor ? (označite)

 DA

 NE

Potpis podnosioca:



Prijedor, \_\_\_\_\_ godine

\_\_\_\_\_

**Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama (Službeni glasnik Grada Prijedor, broj: 18/21 i 19/21).**




#### **I - DOKAZI O ISPUNJAVANJU OŠTIH USLOVA:**

1. uvjerenje da je kandidat državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
2. uvjerenje da kandidat ima prebivalište na području grada Prijedora,
3. uvjerenje/potvrda da je kandidat redovan student prvog ciklusa, da prvi put upisuje godinu studija, da nije obnovio ni jednu godinu studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi,
4. da nije stariji od 26 godina,
5. uvjerenje/potvrdu da student u toku studiranja na visokoškolskoj ustanovi nije disciplinski odgovarao za povrede etičkog kodeksa ustanove,
6. izjava da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

#### **II - DOKAZI O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA**

1. rješenje nadležnog organa o porodičnoj - ličnoj invalidnini, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete palog boraca ili RVI od I (prve) do V (pete) kategorije, dijete civilne žrtve rata, ili da je civilna žrtva rata,
2. uvjerenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete bez oba roditelja,
3. uvjerenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete samohranog roditelja,
4. uvjerenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete iz porodice sa utvrđenim socijalnim statusom,
5. rješenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete iz porodice sa četvoro i više djece ili rodni list za svako dijete,
6. uvjerenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs osoba sa invaliditetom i/li korisnik prava na tuđu njegu i pomoć,
7. izvod iz evidencije za nezaposlene članove domaćinstva, izdat od strane Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenje Poreske uprave o ostvarenim oporezivim prihodima i
8. kućna listu o broju članova domaćinstva i
9. kopija kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca zahtjeva (studenta).

**DOKUMENTI KOJE KANDIDAT PRILAŽE UZ PRIJAVU MORAJU BITI ORIGINALI ILI OVJERENE KOPIJE**

<b>ПОДАЦИ О СТУДЕНТУ</b>	Е-УПР - ИБ	 РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ПРИЈЕДОР ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ	  <small>Свађама бр. 44 760 00000</small>																				
ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ:																							
ЈМБ:		<table border="1"> <tr> <th colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ</th> </tr> <tr> <td colspan="4">ПРИМЉЕНО:</td> </tr> <tr> <th>ОРГ.ЈЕД.</th> <th>БРОЈ</th> <th>ПРИЛОГ</th> <th>ВРИЈЕДНОСТ</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ				ПРИМЉЕНО:				ОРГ.ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРИЈЕДНОСТ								
ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ																							
ПРИМЉЕНО:																							
ОРГ.ЈЕД.	БРОЈ			ПРИЛОГ	ВРИЈЕДНОСТ																		
БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ СТУДЕНТА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА (издата од):																							
АДРЕСА:																							
Е-МАИЛ:																							
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:		Г П О 8.2.1.11 12																					
ПРЕДМЕТ:	<b>Пријава на Јавни конкурс за додјелу стипендија Града Приједор студентима првог циклуса студија на високошколским установама према критеријуму <b>ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА</b></b>																						

**ПРАВО НА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА ИМАЈУ:**

Редовни студенти друге и виших година студија дефицитарниих занимања/струка, који су први пут уписали годину студија, и који су положили испите из претходних година студија на уписаној високошколској установи са просјеком оцјена 7,50 и више под условом да испуњавају опште услове предвиђене чланом 6. Правилника о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама („Службени гласник Града Приједор“, број: 18/21 и 19/21).

Уписан сам као редован студент на \_\_\_\_\_ годину студија,

\_\_\_\_\_ (назив и сједиште факултета),

\_\_\_\_\_ (смјер и студијски програм).

- ❖ Да ли остварујете право на стипендију од стране другог даваоца? (означите)  ДА  НЕ
- ❖ Да ли сте до сада примали стипендију Града Приједор? (означите)  ДА  НЕ



Потпис подносиоца:

Приједор, \_\_\_\_\_ године.

\_\_\_\_\_

Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова, прописаних Правилником о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама („Службени гласник Града Приједор“, број: 18/21 и 19/21).




#### **I - ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ОПШТИХ УСЛОВА:**

1. увјерење да је кандидат држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,
2. увјерење да кандидат има пребивалиште на подручју града Приједор,
3. увјерење/потврда да је кандидат редован студент првог циклуса, да први пут уписује годину студија, да није обновио ни једну годину студија на уписаној високошколској установи;
4. да није старији од 26 година;
5. увјерење/потврду да студент у току студирања на високошколској установи није дисциплински одговарао за повреде етичког кодекса установе,
6. изјава да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања.

#### **II - ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА СТИПЕНДИЈЕ ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА:**

1. увјерење/потврду да је студент први пут уписао студијску годину, као редован студент друге и виших година студија дефицитарних занимања/струка,
2. копија прве стране индекса, са сликом студента и бројем досијеа,
3. потврда о просјеку оцјена са високошколске установе,
4. копија картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (студента).

**ДОКУМЕНТИ КОЈЕ КАНДИДАТ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛИ ИЛИ ОВЈЕРЕНЕ КОПИЈЕ**

<b>PODACI O STUDENTU</b>		E-UPR - IB			REPUBLIKA SRPSKA GRAD PRIJEDOR GRADONAČELNIK GRADSKA UPRAVA ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		 																				
PREZIME (IME RODITELJA) I IME:					ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI																						
JMB:				PRIJEMNI ŠTAMBIJ																							
BROJ LIČNE KARTE STUDENTA ILI OVLAŠĆENOG LICA (izdata od):				<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="4"><b>GRADSKA UPRAVA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PRIMLJENO:</td> </tr> <tr> <td>ORG.JED.</td> <td>BROJ</td> <td>PRILOG</td> <td>VRIJEDNOST</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				<b>GRADSKA UPRAVA</b>				<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>				PRIMLJENO:				ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST				
<b>GRADSKA UPRAVA</b>																											
<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>																											
PRIMLJENO:																											
ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST																								
ADRESA:				GP O 8.2.1.11 12																							
E-MAIL:																											
KONTAKT TELEFON:																											
PREDMET:		<b>Prijava na Javni konkurs za dodjelu stipendija Grada Prijedor studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama prema kriterijumu DEFICITARNA ZANIMANJA</b>																									

**PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA IMAJU:**

Redovni studenti druge i viših godina studija deficitarnih zanimanja/struka, koji su prvi put upisali godinu studija, i koji su položili ispite iz prethodnih godina studija na upisanoj visokoškolskoj ustanovi sa prosjekom ocjena 7,50 i više pod uslovom da ispunjavaju opšte uslove predviđene članom 6. Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 18/21 i 19/21).

Upisan sam kao redovan student na \_\_\_\_\_ godinu studija,

\_\_\_\_\_ (naziv i sjedište fakulteta),

\_\_\_\_\_ (smjer i studijski program).

❖ Da li ostvarujete pravo na stipendiju od strane drugog davaoca? (označite)

DA

NE

❖ Da li ste do sada primali stipendiju Grada Prijedor? (označite)

DA

NE



Potpis podnosioca:

Prijedor, \_\_\_\_\_ godine.

\_\_\_\_\_

**Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, propisanih Pravilnikom o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 18/21 i 19/21).**

**I - DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPŠTIH USLOVA:**




1. uvjerenje da je kandidat državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,
2. uvjerenje da kandidat ima prebivalište na području grada Prijedor,
3. uvjerenje/potvrda da je kandidat redovan student prvog ciklusa, da prvi put upisuje godinu studija, da nije obnovio ni jednu godinu studija na upisanoj visokoškolskoj ustanovi;
4. da nije stariji od 26 godina;
5. uvjerenje/potvrdu da student u toku studiranja na visokoškolskoj ustanovi nije disciplinski odgovarao za povrede etičkog kodeksa ustanove,
6. izjava da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

**II - POSEBNI USLOVI ZA STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA:**

1. uvjerenje/potvrdu da je student prvi put upisao studijsku godinu, kao redovan student druge i viših godina studija deficitarnih zanimanja/struka,
2. kopija prve strane indeksa, sa slikom studenta i brojem dosijea,
3. potvrda o prosjeku ocjena sa visokoškolske ustanove,
4. kopija kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca zahtjeva (studenta).

**DOKUMENTI KOJE KANDIDAT PRILAŽE UZ PRIJAVU MORAJU BITI ORIGINALI ILI OVJERENE KOPIJE**



<b>ПОДАЦИ О СТУДЕНТУ</b>		Е-УПР - ИБ	 РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ПРИЈЕДОР ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ		  <small>Службени гласник бр. 44/19-2021</small>																
ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ:			ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ																		
ЈМБ:																					
БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ СТУДЕНТА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА (издата од):			<table border="1"> <tr> <th colspan="4">ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ</th> </tr> <tr> <td colspan="4">ПРИМЉЕНО:</td> </tr> <tr> <th>ОРГ.ЈЕД.</th> <th>БРОЈ</th> <th>ПРИЛОГ</th> <th>ВРИЈЕДНОСТ</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ				ПРИМЉЕНО:				ОРГ.ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРИЈЕДНОСТ				
ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ																					
ПРИМЉЕНО:																					
ОРГ.ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ				ВРИЈЕДНОСТ															
АДРЕСА:																					
Е-МАИЛ:																					
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:			Г П О 8.2.1.12 12																		
ПРЕДМЕТ:	Пријава на Јавни конкурс за додјелу стипендија Града Приједор студентима првог циклуса студија на високошколским установама према критеријуму <b>УСПЈЕХ НА СТУДИЈУ</b>																				

**ПРАВО НА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ПРЕМА КРИТЕРИЈУМУ УСПЈЕХ НА СТУДИЈУ ИМАЈУ:**

Редовни студенти који су први пут уписали другу и више године студија, и ако су положили све испите из претходних година студија на уписаној високошколској установи са просјеком оцјена 9,00 и више под условом да испуњавају опште услове предвиђене чланом 6. Правилника о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама („Службени гласник Града Приједор“, број: 18/21 и 19/21).

**СТУДЕНТ:** Уписан сам као редован студент на \_\_\_\_\_ годину студија,

\_\_\_\_\_ (назив и сједиште факултета),

\_\_\_\_\_ (смјер и студијски програм).

❖ Да ли остварујете право на стипендију од стране другог даваоца ? (означите)  ДА  НЕ

❖ Да ли сте до сада примали стипендију Града Приједор ? (означите)  ДА  НЕ



Потпис подносиоца:

Приједор, \_\_\_\_\_ године.

\_\_\_\_\_

Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова предвиђених Правилником о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама (Службени гласник Града Приједор, број: 18/21 и 19/21).




#### **I - ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ОПШТИХ УСЛОВА:**

1. увјерење да је кандидат држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине;
2. увјерење да има пребивалиште на подручју града Приједор,
3. увјерење/потврда да је редован студент првог циклуса, да први пут уписује годину студија, да студент није обновио ни једну годину студирања на уписаној високошколској установи,
4. да није старији од 26 година,
5. увјерење/потврду да у току студирања на високошколској установи није дисциплински одговарао за повреде етичког кодекса установе и
6. изјава да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања.

#### **II - ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ПОСЕБНИХ УСЛОВА**

1. увјерење/потврду да је студент први пут уписао студијску годину, као редован студент друге и виших година студија,
2. копија прве стране индекса, са сликом студента и бројем досијеа,
3. увјерење/потврду о свим положеним испитима са наведеним просјеком оцјена са високошколске установе и
4. копија картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (студента).

**ДОКУМЕНТИ КОЈЕ КАНДИДАТ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛИ ИЛИ ОВЈЕРЕНЕ КОПИЈЕ**

<b>PODACI O STUDENTU</b>		E-UPR - IB	 REPUBLIKA SRPSKA GRAD PRIJEDOR GRADONAČELNIK GRADSKA UPRAVA ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		 																				
PREZIME (IME RODITELJA) I IME:			<b>PRIJEMNI ŠTAMBIJ</b> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="4"><b>GRADSKA UPRAVA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PRIMLJENO:</td> </tr> <tr> <td>ORG.JED.</td> <td>BROJ</td> <td>PRILOG</td> <td>VRIJEDNOST</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			<b>GRADSKA UPRAVA</b>				<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>				PRIMLJENO:				ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST				
<b>GRADSKA UPRAVA</b>																									
<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>																									
PRIMLJENO:																									
ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST																						
JMB:			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="4"><b>GRADSKA UPRAVA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PRIMLJENO:</td> </tr> <tr> <td>ORG.JED.</td> <td>BROJ</td> <td>PRILOG</td> <td>VRIJEDNOST</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			<b>GRADSKA UPRAVA</b>				<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>				PRIMLJENO:				ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST				
<b>GRADSKA UPRAVA</b>																									
<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>																									
PRIMLJENO:																									
ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST																						
BROJ LIČNE KARTE STUDENTA ILI OVLAŠĆENOG LICA (izdata od):			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="4"><b>GRADSKA UPRAVA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PRIMLJENO:</td> </tr> <tr> <td>ORG.JED.</td> <td>BROJ</td> <td>PRILOG</td> <td>VRIJEDNOST</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			<b>GRADSKA UPRAVA</b>				<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>				PRIMLJENO:				ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST				
<b>GRADSKA UPRAVA</b>																									
<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>																									
PRIMLJENO:																									
ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST																						
ADRESA:			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="4"><b>GRADSKA UPRAVA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PRIMLJENO:</td> </tr> <tr> <td>ORG.JED.</td> <td>BROJ</td> <td>PRILOG</td> <td>VRIJEDNOST</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			<b>GRADSKA UPRAVA</b>				<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>				PRIMLJENO:				ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST				
<b>GRADSKA UPRAVA</b>																									
<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>																									
PRIMLJENO:																									
ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST																						
E-MAIL:			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="4"><b>GRADSKA UPRAVA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PRIMLJENO:</td> </tr> <tr> <td>ORG.JED.</td> <td>BROJ</td> <td>PRILOG</td> <td>VRIJEDNOST</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			<b>GRADSKA UPRAVA</b>				<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>				PRIMLJENO:				ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST				
<b>GRADSKA UPRAVA</b>																									
<b>ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU</b>																									
PRIMLJENO:																									
ORG.JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST																						
KONTAKT TELEFON:			GP O 8.2.1.12 12																						
PREDMET:	<b>Prijava na Javni konkurs za dodjelu stipendija Grada Prijedor studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama prema kriterijumu USPJEH NA STUDIJU</b>																								

**PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE PREMA KRITERIJUMU USPJEH NA STUDIJU IMAJU:**

Redovni studenti koji su prvi put upisali drugu i više godine studija, i ako su položili sve ispite iz prethodnih godina studija na upisanoj visokoškolskoj ustanovi sa prosjekom ocjena 9,00 i više pod uslovom da ispunjavaju opšte uslove predviđene članom 6. Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 18/21 i 19/21).

**STUDENT:** Upisan sam kao redovan student na \_\_\_\_\_ godinu studija,

\_\_\_\_\_ (naziv i sjedište fakulteta),

\_\_\_\_\_ (smjer i studijski program).

❖ Da li ostvarujete pravo na stipendiju od strane drugog davaoca ? (označite)  DA  NE

❖ Da li ste do sada primali stipendiju Grada Prijedor ? (označite)  DA  NE



Potpis podnosioca:

Prijedor, \_\_\_\_\_ godine.

\_\_\_\_\_

**Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama (Službeni glasnik Grada Prijedor, broj: 18/21 i 19/21).**

**I - DOKAZI O ISPUNJAVANJU OŠTIH USLOVA:**

1. uvjerenje da je kandidat državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
2. uvjerenje da ima prebivalište na području grada Prijedor,
3. uvjerenje/potvrda da je redovan student prvog ciklusa, da prvi put upisuje godinu studija, da student nije obnovio ni jednu godinu studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi;
4. da nije stariji od 26 godina;
5. uvjerenje/potvrdu da u toku studiranja na visokoškolskoj ustanovi nije disciplinski odgovarao za povrede etičkog kodeksa ustanove i
6. izjava da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

**II - DOKAZI O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA**

1. uvjerenje/potvrdu da je student prvi put upisao studijsku godinu, kao redovan student druge i viših godina studija,
2. kopija prve strane indeksa, sa slikom studenta i brojem dosijea;
3. uvjerenje/potvrdu o svim položenim ispitima sa navedenim prosjekom ocjena sa visokoškolske ustanove i
4. kopija kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca zahtjeva (studenta).

**DOKUMENTI KOJE KANDIDAT PRILAŽE UZ PRIJAVU MORAJU BITI ORIGINALI ILI OVJERENE KOPIJE**